

## t4\_rusub\_2

(TMH1hpQRciRKs7av2ERbLPfEj3fqHQyEb8J)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_rusub\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_rusub\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. r1\_tarski X0 X0 \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2. ((v1\_bhsp\_1 X2) \wedge (m1\_rusub\_1 X2 X0)) \Rightarrow ((r1\_tarski \\ & (u1\_struct\_0 X1) (u1\_struct\_0 X2)) \Rightarrow (k1\_rusub\_2 X0 X1 X2 = X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_bhsp\_1 X1) \wedge \\ & m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow (k1\_rusub\_2 X0 X1 X1 = X1)) \end{aligned}$$